

# My Dashboard

Apr 1, 2016 - Apr 30, 2016  
Compare to: Mar 2, 2016 - Mar 31, 2016

**All Users**  
+0.00% Sessions

## Visits

Apr 1, 2016 - Apr 30, 2016

**10,359**

% of Total: 100.00% (10,359)



Mar 2, 2016 - Mar 31, 2016

**8,783**

% of Total: 100.00% (8,783)




## Visits and Visits

**Apr 1, 2016 - Apr 30, 2016:**

● Sessions

**Mar 2, 2016 - Mar 31, 2016:**


● Sessions




## Visits by Traffic Type

■ organic ■ direct ■ referral ■ email

**Apr 1, 2016 - Apr 30, 2016**



**Mar 2, 2016 - Mar 31, 2016**




## Avg. Visit Duration

**Apr 1, 2016 - Apr 30, 2016:**

● Avg. Session Duration

**Mar 2, 2016 - Mar 31, 2016:**

● Avg. Session Duration



## Visits and Avg. Visit Duration by Country / Territory

Country	Sessions	Avg. Session Duration
United States		
Apr 1, 2016 - Apr 30, 2016	2,446	00:10:45
Mar 2, 2016 - Mar 31, 2016	2,686	00:12:41
<b>% Change</b>	<b>-8.94%</b>	<b>-15.28%</b>
Colombia		
Apr 1, 2016 - Apr 30, 2016	1,651	00:17:24
Mar 2, 2016 - Mar 31, 2016	721	00:15:57
<b>% Change</b>	<b>128.99%</b>	<b>9.02%</b>
Germany		
Apr 1, 2016 - Apr 30, 2016	540	00:08:49
Mar 2, 2016 - Mar 31, 2016	350	00:08:31
<b>% Change</b>	<b>54.29%</b>	<b>3.43%</b>
China		
Apr 1, 2016 - Apr 30, 2016	447	00:09:58
Mar 2, 2016 - Mar 31, 2016	254	00:08:09
<b>% Change</b>	<b>75.98%</b>	<b>22.31%</b>
Canada		
Apr 1, 2016 - Apr 30, 2016	420	00:10:03
Mar 2, 2016 - Mar 31, 2016	254	00:08:09
<b>% Change</b>	<b>63.00%</b>	<b>22.31%</b>

## Browser

Browser	Pageviews
Chrome	
Apr 1, 2016 - Apr 30, 2016	35,656
Mar 2, 2016 - Mar 31, 2016	33,583
<b>% Change</b>	<b>6.17%</b>
Firefox	
Apr 1, 2016 - Apr 30, 2016	10,517
Mar 2, 2016 - Mar 31, 2016	6,781
<b>% Change</b>	<b>55.10%</b>
Safari	
Apr 1, 2016 - Apr 30, 2016	4,009
Mar 2, 2016 - Mar 31, 2016	2,584
<b>% Change</b>	<b>55.15%</b>
Internet Explorer	
Apr 1, 2016 - Apr 30, 2016	2,697
Mar 2, 2016 - Mar 31, 2016	3,007
<b>% Change</b>	<b>-10.31%</b>
Edge	
Apr 1, 2016 - Apr 30, 2016	627
Mar 2, 2016 - Mar 31, 2016	426
<b>% Change</b>	<b>47.18%</b>
Opera	
Apr 1, 2016 - Apr 30, 2016	318
Mar 2, 2016 - Mar 31, 2016	225
<b>% Change</b>	<b>41.33%</b>
Maxthon	
Apr 1, 2016 - Apr 30, 2016	99
Mar 2, 2016 - Mar 31, 2016	18
<b>% Change</b>	<b>450.00%</b>
Android Browser	
Apr 1, 2016 - Apr 30, 2016	26


## Visits and Pageviews by Mobile

Mobile (Including Tablet)	Sessions	Pageviews
No		
Apr 1, 2016 - Apr 30, 2016	10,051	53,502
Mar 2, 2016 - Mar 31, 2016	8,419	45,912
<b>% Change</b>	<b>19.38%</b>	<b>16.53%</b>
Yes		
Apr 1, 2016 - Apr 30, 2016	308	532
Mar 2, 2016 - Mar 31, 2016	364	811
<b>% Change</b>	<b>-15.38%</b>	<b>-34.40%</b>

Mar 2, 2016 - Mar 31, 2016	342	00:07:30
<b>% Change</b>	<b>22.81%</b>	<b>34.00%</b>
France		
Apr 1, 2016 - Apr 30, 2016	337	00:15:53
Mar 2, 2016 - Mar 31, 2016	263	00:08:55
<b>% Change</b>	<b>28.14%</b>	<b>77.96%</b>
Spain		
Apr 1, 2016 - Apr 30, 2016	275	00:12:04
Mar 2, 2016 - Mar 31, 2016	317	00:11:01
<b>% Change</b>	<b>-13.25%</b>	<b>9.61%</b>
Brazil		
Apr 1, 2016 - Apr 30, 2016	249	00:11:03
Mar 2, 2016 - Mar 31, 2016	183	00:05:20
<b>% Change</b>	<b>36.07%</b>	<b>107.33%</b>
Finland		
Apr 1, 2016 - Apr 30, 2016	244	00:15:21
Mar 2, 2016 - Mar 31, 2016	211	00:14:14
<b>% Change</b>	<b>15.64%</b>	<b>7.84%</b>
Mexico		
Apr 1, 2016 - Apr 30, 2016	235	00:14:15
Mar 2, 2016 - Mar 31, 2016	85	00:05:53
<b>% Change</b>	<b>176.47%</b>	<b>142.04%</b>

Mar 2, 2016 - Mar 31, 2016	19
<b>% Change</b>	<b>36.84%</b>
SeaMonkey	
Apr 1, 2016 - Apr 30, 2016	18
Mar 2, 2016 - Mar 31, 2016	10
<b>% Change</b>	<b>80.00%</b>
UC Browser	
Apr 1, 2016 - Apr 30, 2016	18
Mar 2, 2016 - Mar 31, 2016	7
<b>% Change</b>	<b>157.14%</b>

### % New Visits



### Unique Visitors



### Pageviews



### Pages / Visit



### Avg. Time on Page



